

1024.

Na osnovu člana 8 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, br. 56/18 i 72/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. juna 2024. godine, donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA STANJE U BURUNDIJU

Član 1

U nazivu Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Burundiju („Službeni list CG”, broj 78/23) riječ „Burundiju” zamjenjuje se riječima: „Republici Burundi”.

Član 2

U članu 1 riječ „Burundiju,” zamjenjuje se riječima: „Republici Burundi (u daljem tekstu: Burundi),”, poslije riječi: „2021/1826/ZVBP od 18. oktobra 2021. godine“ dodaje se zarez, a riječi: „i 2022/2051/ZVBP od 24. oktobra 2022. godine,” zamjenjuju se riječima: „2022/2051/ZVBP od 24. oktobra 2022. godine, 2023/2228/ZVBP od 23. oktobra 2023. godine i 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine,”.

Član 3

Član 3 mijenja se i glasi:

„Ograničava se raspolaganje svim sredstvima i imovinom koja su u vlasništvu, državini ili pod kontrolom fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela:

- koji ugrožavaju demokratiju ili ometaju pronalaženje političkog rješenja u Burundiju, između ostalog djelima nasilja, represijom ili podsticanjem na nasilje;

- koji su uključeni u planiranje, usmjeravanje ili činjenje djela kojima se krše međunarodni propisi koji regulišu oblast ljudskih prava ili humanitarnog prava ili koja predstavljaju teške zloupotrebe ljudskih prava u Burundiju; i

- povezanih sa fizičkim ili pravnim licima, subjektima ili tijelima iz al. 1 i 2 ovog stava. Fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela iz stava 1 ovog člana ne mogu, direktno ili indirektno, raspolagati nikakvim finansijskim sredstvima ni imovinom.

Organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove može odobriti oslobađanje dijela sredstava i odobriti korišćenje dijela imovine čije je raspolaganje, odnosno korišćenje ograničeno primjenom restriktivne mjere kad utvrdi da je taj dio finansijskih sredstava ili imovine:

- neophodan za ispunjavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih lica, subjekata ili tijela iz stava 1 ovog člana ili članova porodice fizičkih lica, uključujući troškove za prehrambene proizvode, zakupninu, hipotekarni kredit, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

- namijenjen isključivo plaćanju opravdanih honorara i naknadi troškova povezanih sa pružanjem pravnih usluga;

- namijenjen isključivo za plaćanje troškova ili naknada za uobičajeno čuvanje zamrznutih finansijskih sredstava i imovine i upravljanja njima;

- potreban za vanredne troškove.

Organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove može odobriti oslobađanje dijela finansijskih sredstava i odobriti korišćenje dijela imovine čije je raspolaganje, odnosno korišćenje ograničeno primjenom restriktivne mjere kad utvrdi da:

- su ta finansijska sredstva ili imovina predmet arbitražne odluke donesene prije datuma utvrđivanja restriktivne mjere prema fizičkom ili pravnom licu, subjektu ili tijelu iz stava 1 ovog člana, odnosno sudske ili upravne odluke donesene u državi članici Evropske unije ili sudske odluke koja je izvršna u Crnoj Gori, prije ili nakon tog datuma;

- će se ta finansijska sredstva ili imovina upotrebljavati kako bi se podmirila potraživanja osigurana odlukom iz alineje 1 ovog stava ili potraživanja koja su priznata kao valjana na osnovu odluke iz alineje 1 ovog stava u granicama utvrđenim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava lica koja imaju takva potraživanja;

- odluka iz alineje 1 ovog stava nije u korist fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela iz stava 1 ovog člana, a to priznavanje odluke nije u suprotnosti sa javnim poretom Crne Gore.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana ne sprečava fizičko ili pravno lice, subjekt ili tijelo iz stava 1 ovog člana, da izvrši dospjela plaćanja prema ugovoru zaključenom prije datuma utvrđivanja restriktivnih mjera, pod uslovom da organ iz člana 6 ove odluke, u okviru svojih nadležnosti, utvrdi da plaćanje ne primaju, direktno ili indirektno, fizička ili pravna lica, subjekti ili tijela prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere utvrđene ovom odlukom.

Ograničenje iz stava 2 ovog člana ne primjenjuje se na prilive na zamrznute račune, i to na kamate ili druga primanja na tim računima, plaćanja dospjela na osnovu ugovora, sporazuma ili obaveza koji su zaključeni ili su nastupili prije datuma utvrđivanja restriktivnih mjera iz st. 1 i 2 ovog člana, plaćanja dospjela na osnovu sudskih, upravnih ili arbitražnih odluka donesenih u Evropskoj uniji ili izvršivih u Crnoj Gori, pod uslovom da sve te kamate, druga primanja i plaćanja podliježu mjerama iz stava 1 ovog člana.

Ograničenja iz st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se na stavljanje na raspolaganje finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebnih za osiguravanje blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili za podršku drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe, ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti sprovode:

- Ujedinjene nacije, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, kao i njihove specijalizovane agencije i povezane organizacije;

- međunarodne organizacije;

- humanitarne organizacije sa statusom posmatrača u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i članovi tih humanitarnih organizacija;

- bilateralno ili multilateralno finansirane nevladine organizacije koje učestvuju u planovima Ujedinjenih nacija za humanitarni odgovor, planovima Ujedinjenih nacija za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih nacija ili humanitarnim klasterima koje koordinira Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova;

- organizacije i agencije kojima je Evropska unija izdala sertifikat o humanitarnom partnerstvu ili koje je Crna Gora ili država članica Evropske unije sertifikovala ili priznala u skladu s nacionalnim procedurama;

- specijalizovane agencije Crne Gore ili država članica Evropske unije; ili

- zaposleni, korisnici bespovratnih sredstava, filijale ili implementacioni partneri subjekata iz al. 1 do 6 ovog stava, sve dok djeluju u tom svojstvu.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, nadležni organi iz člana 6 ove odluke mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora, pod uslovima koje smatraju primjerenim, nakon što utvrde da je pružanje takvih finansijskih sredstava ili ekonomskih izvora potrebno radi osiguravanja blagovremene isporuke humanitarne pomoći ili pružanja podrške drugim aktivnostima kojima se podržavaju osnovne ljudske potrebe.“

Član 4

U članu 5 stav 1 riječ „organ” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „tijelo” u odgovarajućem padežu.

Član 5

Član 6 mijenja se i glasi:

„Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo energetike i rudarstva, Agencija za sprječavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kao i drugi organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, obezbijede primjenu ove odluke, kao i da o preduzetim aktivnostima obavijeste Ministarstvo vanjskih poslova.“

Član 6

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 08-053/24-3736/2

Podgorica, 27. juna 2024. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.